

SADRŽAJ:

I. UVOD	2
II. ISTORIJSKI ASPEKT KNJIGOVODSTVA	4
2.1. Period od prvih tragova knjigovodstva do kapitalističke privrede	4
2.2. Period kapitalističke privrede do kraja XIX vijeka	6
2.3. Period od kraja XIX vijeka do danas	7
III. RAZVOJ KNJIGOVODSTVA U JUGOSLAVIJI	7
3.1. Prosto knjigovodstvo	8
3.2. Kameralno knjigovodstvo	8
3.3. Konstantno knjigovodstvo	8
3.4. Dvojno knjigovodstvo	9
IV. ZAKLJUČAK	10
LITERATURA	11

Seminarski rad Istorijski razvoj budžetskog računovodstva

I. UVOD

Razvoj knjigovodstva bio je uslovljen razvojem privrede, s jedne strane, i pojavom novca kao mjerila vrijednosti i platežnog sredstva, s druge strane. Sve dok su proizvodne snage bile na nivou razvoja prirodne proizvodnje, proizvodnje za potrebe samog proizvođača, nije se osjećala potreba za knjigovodstvenom evidencijom. Ukoliko je tada i vršena razmjena, ona je obavljena putem trampe, roba jedne upotrebne vrijednosti razmjenjivala se za robu druge upotrebne vrijednosti, u istom momentu, zbog čega nisu ni nastajali dužničko-povjerilački odnosi. Otuda objektivno nije ni bilo potrebno evidentirati takvu razmjenu. Međutim, kad je razvoj proizvodnih snaga omogućio proizvodnju i za tržište, došlo je i do razvoja trgovine. Trgovac robu kupuje radi toga da bi je prodao drugom i da bi pri tome ostvario zaradu, kupujući je po nižoj, a prodajući po višoj cijeni. Tu se pojavljuju i dužničko-povjerilački odnosi. Naime, kad proizvođač proda trgovcu na kredit, on postaje povjerilac, a trgovac dužnik, ili ako, pak, trgovac proda kupcu robu na kredit, onda je trgovac povjerilac, a kupac je njegov dužnik. Na tom stepenu razvoja proizvodnih snaga osjeća se potreba za evidencijom, jer treba znati ko kome i koliko duguje, odnosno ko, koliko i od koga potražuje, s jedne strane, i kolika je zarada trgovca, s druge strane.

Pojavom akumulacije omogućen je razvoj banaka, gdje se javljaju kreditni odnosi. Nastankom kreditnih odnosa javlja se opet potreba za evidencijom, da bi se znali dužnici i povjerioci i da bi se utvrdila zarada po osnovu kamate.

Tragovi knjigovodstvene evidencije otkriveni su već kod antičkih naroda. Ta evidencija uglavnom je s područja bankarskih poslova. Kasnije dolazi do pojave privatnih banaka. Razvoj bankarskih poslova, posebno kreditnih, dostigao je takav stepen da je još u XVIII veku prije Hrista u Vavilonu zakonom (Zakon kralja Hamurabija) bila regulisana kreditna obaveza nastala pozajmljivanjem novca, robe i komisionim poslovima. Iz pomenutog Zakona se vidi i kakva se evidencija morala voditi s područja dužničko-povjerilačkih odnosa.

U Grčkoj u V vijeku prije Hrista, pored banaka-hramova javljaju se i privatne banke, a u VII vijeku kreditni odnosi bili su i zakonom regulisani. U Grčkoj se banke nisu bavile samo kreditnim poslovima već i poslovima plaćanja za račun klijenata, dakle platnim prometom. Tvrdi se da su banke vodile dvije knjige: "ephemerid" i "trapezitica grammata". Prva knjiga predstavlja hronološku evidenciju svih poslovnih događaja, a druga je knjiga računa (konta) klijenata.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com